

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGARE
(Pampiri ya Bobedi)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

KAROLO YA A

POTSO 1

Motlha Nkemele

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| 1.1.1 | Ke lorato | (1½) |
| 1.1.2 | (a) Mme o nkutswetse lorato lwa pelo ya gagwe
(b) O mmonshe pelo ke e mmuletse | 2x1=(2) |
| 1.1.3 | Boikuelo jwa gore moratiwa wa gagwe a boele kwa go ena | (2) |
| 1.1.4 | Mothofatso | (1) |
| 1.1.5 | (a) O nkutswetse lerato la pelo ya gagwe
(b) Buisana nae jaaka motho | 2x1=(2) |
| 1.1.6 | Le tsile ka disele
Le tsile ka mokgweleo
Neeletsano | (2) |
| 1.1.7 | Buisana le ene ka botho le maitseo | (2)
[12½] |

Dikgole bofologa

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| 1.2.1 | Mongwe le mongwe a tlogelwe go ratana le motho yo a mmatlang | (2) |
| 1.2.2 | Ga a itumela/o a ngongorega | (1½) |
| 1.2.3 | (a) Bagaabo ga ba mo rate
(b) Ga ba rate mokapelo wa gagwe yo a mo itlhopetseng. | (2)
(2) |
| 1.2.4 | O batla se se ka mo gomotsang/se se ka mo tlišetsang boitumelo | (2) |
| 1.2.5 | Kemedi | (1) |
| 1.2.6 | Morumo wa kwa tshimilogong/tshekaganyo
Ke
Ke | (2)
[12½] |

Batlase lo njetse kgomo

- 1.3.1 Batlase ba senyeditse mmoki gone kgomo e e neng e tlabetswe mabaka a a rileng ga e a a fitlhelela (2)
- 1.3.2 Pheteletso (1)
- 1.3.3 Morongwe o fufudisitswe ke go ja thata (2)
- 1.3.4 Magareng (1½)
- 1.3.5 Tlogelo
Mpa > dimpa (2)
- 1.3.6 (a) Mongwe wa batho ba ba tsamaisang dikgang (2)
(b) Go patlapatla meretlwa/go tshwara meretlwa ka fa le ka fa (2)
- [12½]**

Nna nonyane ke a lela

- 1.4.1 E a bolawa/bogisiwa (1½)
- 1.4.2 (a) Go utlwala modumo wa basimane fa ba e tsoma gore ba e bolaye (2)
(b) Dinonyane tse dinnye di lela selelo se se utlwisang bothoko (2)
- 1.4.3 Mothofatso (1)
- 1.4.4 Tlhogo
Tlhogo
Morumo wa kwa bofelong / Tlhatlaganyo (2)
- 1.4.5 (a) Go sa itse gore o dire eng/go tsielega (2)
(b) Ba lelela go bolaya nonyane gore ba je nama ya yona (2)
- [12½]**

MADUO A KAROLO YA A: [25]

KAROLO YA B**POTSO 2****Dintshontsho tsa lorato – L.D. Raditladi**

- 2.1.1 (a) Sakoma (1)
(b) Mmamotia (1)
- 2.1.2 (a) Kwa Nokeng (1)
- 2.1.3 (a) Mmui A o ile go ipala mabala a kgaka/go fereya
(b) Mmui B o ile go tlhapa dinao le go gelela metsi 2x2=(4)

- 2.1.4 O raya gore ga a na kgatlhego mo go bona ka a gapilwe maikutlo ke Mmamotia. (2)
- 2.1.5 Bangwato (1)
- 2.1.6 O ne wa mo tshegetsa (1)
- (a) Basadi mo motseng ga ba a mo kgwela mathe jaaka a kaile. (2)
- (b) Kwa moletlong go ne ga duduediwa fa Sakoma a bega Mmamotia (2)
- 2.1.7 Go tewa gore go ratana ga Mmamotia le Sakoma go ka tlhola mathata a a seng kana ka sepe (2)
- 2.1.8 E tlhodilwe ke loso la ga Ponalo e seng lorato (2)
- 2.1.9 Ke tsala ya ga Mmui A (1)
- 2.1.10 Nnyaa – Rrekgosi o ne a tshwaela ka gore fa Sakoma le Mmamotia ba ka nyalana merafe e tla kopana e nna ngata e le nngwe (3)
- 2.1.11 Mmamotia o ne a dumela go ratana le Sakoma mme a mmolelela gore a itse fa mathata a ba setse morago (2)
- [25]**

KGOTSA

- 2.2 (a) (A dintlha tsa baithuti di elwe tlhoko)
- Kgosi Sekgoma o itse molao le tolamo, ka go se tseye letlhakore la ga ope
 - Ga a laole gore Kalafi ga a na molato gonne e le wa losika la bogosi
 - Ga a otlhaye ope yo o seng molato
 - O kopa khuduthamaga go mo akantsha, ga a tseye ditshwetso a le nosi.
 - O laola gore botlhe ba tle go sekisiwa mo pele ga kgotla pele a tsaya tshwetso (5)
- (b) Semelo sa ga Sakoma
- Ke segatlamela masisi = O ipala mabala a kgaka mo go Mmamotia, a ntse a itse gore ke mhaladi/o ya Mokwena go ya go batla Mmamotia le Kalafi
 - Ga a na nnete = Ga a bolelele Mmamotia fa a sa ntse a ratana le Ponalo.
 - O pelo e thata = O kgama Ponalo a mmolaya/o tlhaba Kalafi ka lerumo
 - Ke mmolai = O bolaile Ponalo le Kalafi.
 - O matlhomantsi = O ratana le Ponalo le Mmamotia.

Semelo sa ga Kalafi

- O na le lerato = O ratile Mmamotia go fitlha bofelong
- O siame/o pelontle = O neela Mmamotia marobalo le fa a sa mo itse sentle
- O emela ditsholofetso tsa gagwe = O dibela/emela/sireletsa mathata a ga Mmamotia go fitlha kwa bokhutlong.
- Ke segatlamela masisi = o lwele le Sakoma a tshotse thobane fela fa Sakoma a ne a tshwere segai.
- O pelotlhomogi = o tlhomogela Mmamotia pelo fa a tla a siane
- O siame = se se kaiwa ke Mmamotia fa Kalafi a ne a tla mo fa dijo le marobalo.

10x2=(20)
[25]

KAROLO YA C

POTSO 3

Masaikategang a magodimo – J.M.K. Mekgwe

- 3.1.1 Khuduga (1)
- 3.1.2 Kholetsheng katiso ya sepodise (1)
- 3.1.3 (a) Go senola masaitsiweng a lesa la ga rraagwe (2)
(b) Go thusa setšhaba sa gaabo (2)
- 3.1.4 Khuduga o ne a letetse dipone go mo rebolela tsela fa nakana ya sejanaga se se kwa morago e galaotega. A lemoga banna ba babedi dihutshe di elame matlho. A lemoga gore mokgweetsi wa nakana e e bojetla o mo ja leswe. Maikaelelo e le go mo thiposetsa kwa tlase ga moratho. A gata lobelo. 1x1=(4)
- 3.1.5 O rata go ipusulosetsa – ke gore eng a re motho a go itaya lesama la molema o mo nee la moja/Nnyaa mo iteye la moja le wena, gore botlhe ba ba bogetseng, ga mmogo le ena, ba go tshabele setlhareng sa mmitlwa. (2)
- 3.1.6 (a) Sakarea (1)
(b) Lebogang (1)
- 3.1.7 Ba ne ba romelwa ke Rrankelenyane gore ba bolae Khuduga ka maikaelelo a go timetsa motlhala wa lesa la ga Rre Sehume (2)
- 3.1.8 Ba ne ba kgakgauthana le go tshwaana phoso gore yo mongwe o molato ka a ne a diilwe ke go bogela koloi ya ga Khuduga e e majabajaba (2)
- 3.1.9 (a) Ba tlogele go kgakgauthana gonne se ileng se ile lesilo ke moselatedi/ moselatele ke lesilo.
(b) Di fofa kwa mme di nwa mo. (E le nngwe fela) 2x1=(2)

- 3.1.10 Ba ne ba sala Khuduga morago mo setimeleng fa a ne a ya Ditsobotla ka maikaelelo a go mmolaya. (2)
- 3.1.11 Nnyaa. Mosadi wa bana ba babedi o ne a kua mokgosi ka nako e Sakarea a ne a re o tihaba Khuduga ka thipa mme Khuduga a mo lemoga a bo a iphemela. (3)

KGOTSA

- 3.2 Bra White o a thuntshiwa, o ya bookelong e bile o a tlhokafala. Moithuti e leng mogatsaagwe, ga re bone a itshwenya go ya mapodiseng go utlwa gore monna wa gagwe o thunyeditsweng. Le lepodisa le le mo tlhokometseng ga a le botse sepe.

Mapodisa le ona a tshwara Bra White a le esi kwa ntle ga go ba botsolotsa gore go lwelwa eng? Ba lesa Rrankelenyane. Le kwa legang la ga Bra White ga re bone mapodisa a itlhagisa go dira dipatlisiso. Moithuti le ena o robala fela a sa itse gore mogatse o kae? Le fa a tsoga ga a itshwenye go batla thuso kana go itsise sepodise ka go timela ga mogatse. Totatota le MmaSedumo, tsala le moagisani wa bona ga a mo ree sepe jaaka re tlhola re bona fa a amogela makwalo a a tswang kwa go Khuduga a mo itsise dikgang tsa ona.

Sedupe le ena jaaka re itse e le mokapelo wa ga Rrankelenyane, a imile ngwana wa gagwe o tlogetse fela. Ga a itshwenye go batla Rrankelenyane kwa difemeng tsa Matlosane jaaka a ne a mo laetse gore o ya go dira kwa teng. O itlhoboga a ise a leke le ba kwa gaabo ga re bone ba tshwenyegile le go botsa ba gaabo Rrankelenyane sepe ka a ne a setse a tlhomile Sedupe letlhokwa. Sedupe ena o bone ngwana wa mong? A o a tshela kana o fetile?

Khuduga o itirela dipatlisiso ka boena. Ga a ye go batlisisa kwa mapodiseng se se tlhodileng loso la ga rraagwe, segolo setona kwa go Taudiarora, ena yo ba mo fitlhetseng a tlhokometse rraagwe kwa kokelong.

Khuduga o dira kwa Tlokwe mo lokwalodikgang lwa Mmakamogale, gona kwa re itseng Rrankelenyane a tshabetseng gona. Batho ba ba batlang go mo digela kwa tlase ga moratho ba itsitse jang gore o tla bo a le mo marakanelong a tsela eo le gona ka nako eo.

Bona batho ba ba neng ba rata go mo digela mo morathong ba itsitse jang gore Khuduga o tla bo a le mo tereneng e e yang Ditsobotla ka letsatsi leo? Khuduga o tshwara Sakarea mme ga a mmotsolotse gore o mo sekisa eng fa a mo setse morago jaana e bile a rata go mo tihaba ka thipa.

Kwa kotsing ya dijanaga fa Khuduga a se na go lemoga Rrankelenyane o ne a mo ja leswe. Rrankelenyane o ne a bulela Khuduga sekgala se se leele se se sa tthaloganyegeng le go dumelesega ka gore Rrankelenyane a ka sia Khuduga jang ka lobaka lo lo leele a ne a tshwerwe ke lohuba, a godile go ka nna rraagwe Khuduga mme e bile gape Khuduga e le rrabelwana yo o tswetseng kwa pontsheng.

Rankelenyane o ne a golegwa mme mo letsatsing le le latelang ga fitlhelwa a ikgwageditse ka bothale. Potso ke gore fa motho a golegwa dilo tsotlhe tse di leng kotsi di tsewa mo go ena, jaanong re gakgamadiwa ke gore bothale jo a ikgwageditseng ka bona o ne a bo tsaya kae?

MADUO A KAROLO YA C: [25]

PALOGOTLHE: 75